

ODRŽIVI RAZVOJ I EKOLOŠKA EKONOMIJA KAO POSLOVNE PARADIGME

Doc. dr. Suad Obradović, email: obradovicsuad@gmail.com

Prof. dr. Krsto Mijanović, email: krsto.mijanovic@unmo.ba

Internacionalni Univerzitet Travnik u Travniku, Bosna i Hercegovina

Sažetak: Filozofija privrednog razvoja s početka trećeg milenija jeste da se na principima Nove ekonomije uspostavi održivost po svim zahvaćenim resursima. Sadržaj se sastoji se u uspostavljanju promjena u proizvodnji i potrošnji, kojem se korištenje resursa, tokovi investicija, smjer tehnološkog razvoja, organizacijsko restrukturiranje i institucionalne promjene nalaze u harmoniji. Te promjene omogućit će sadašnjim generacijama da zadovolje svoje potrebe, te otvoriti mogućnost budućim da koriste prirodne i izgrađene potencijale za kreiranje ostvarenja svojih potreba. Za dovođenje ekonomskog razvoja na liniju održivosti okolina i ekonomija postaju partneri u dostizanju jednog cilja. Ekološka ekonomija je transdisciplinarna, pluralistička, integrativna i više usmjerena na traženje kompromisa nego na sredstva za njeno ostvarivanje. Domen Ekološke ekonomije je cjelokupna interakcija između ekonomskih i okolinskih potencijala. U ovom će radu biti poakzano da se održivi razvoj postiže uspostavljanjem ravnoteže između potrošnje resursa, konzumerizma i sposobnosti revitalizacije prirodnih sistema, te uspostavljanjem stalnog rasta eko-efikasnosti usklađenim djelovanjem menadžmenta.

Ključne riječi: održivi razvoj, ekološka ekonomija, nova ekonomija, eko-efikasnost, eko-socijalni sistem.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ECOLOGICAL EKOMNOME AS BUSINESS PARADIGM

Abstract: The philosophy of economic development from the beginning of the third millennium is to establish sustainability on the principles of the New Economy for all the resources involved. The content consists of establishing changes in production and consumption, in which resource utilization, investment flows, technological development, organizational restructuring and institutional changes are in harmony. These changes will enable current generations to meet their needs and open the possibility of future use of natural and built potentials to create their needs. To bring economic development to the line of sustainability of the environment and economics become partners in achieving one goal. Ecological economics is transdisciplinary, pluralistic, integrative and more focused on seeking compromise than on the means to realize it. The Domain of Ecological Economics is the overall interaction between economic and environmental potential. In this paper, sustainable development will be achieved by establishing a balance between resource consumption, consumerism and the ability to revitalize natural systems, and by establishing a steady growth of eco-efficiency consistent with the management's performance.

Key words: sustainable development, ecological economy, new economy, eco-efficiency, eco-social system.


1. Uvod

Mada se značajno smiruju doskorašnje euforije i tehnolatrijska oduševljavanja najnovijim tehnološkim uzletima (tzv. 3. tehnološka revolucija, „treći talas”, „informatičko društvo”, „digitalno društvo” itd.), još uvijek su veoma velika očekivanja od novih tehnologija kao izvora novih utopija ili barem novih legitimnih nadanja u bolji (kvalitetniji) život.

Nezapamćeni dometi najnovijih tehnoloških ostvarenja, u gotovo svim oblastima ljudskog stvaralaštva, posebno u posljednje tri decenije, ukazuju istovremeno i na ozbiljna ograničenja dosadašnjih koncepata razvoja i na nedovoljnost dosadašnjih kriterijuma za vrednovanje i ocjenu ostvarenog razvoja. Faktorsko poimanje tehnologije, ekonomističko i kvantitativno (takoreći kvantofrenično) mjerjenje samo vidljivih efekata u osnovi dubinske transformacije savremene civilizacije, donekle je prikrilo ili ostavilo po strani često mnogo značajnije efekte zbog čijih zanemarivanja mogu čak svi ostali efekti doći u pitanje.

U stvari, tehnološki razvoj savremene civilizacije došao je u fazu kada se na dramatičan način ukrštaju različiti razvojni ciljevi. *Konflikti ekonomskih i ekoloških ciljeva* pri tome su svakako od najveće važnosti. A samo još prije nekoliko decenija tek najupućeniji jedva da su osjećali da će ekologija bitno uticati na naše ukupno, a ne samo ekonomsko ponašanje. A to se doista dogodilo i danas više niko odgovoran ne može da pomisli kako je rječ o prolaznoj modi i nekakvoj svjetskoj hit temi i tobožnjoj halabuci bez stvarnog pokrića.

Zbog toga se razumjevanje održivog razvoja postepeno proširuje međupovezivanjem sociologije, ekonomije i ekologije u tzv. magični trougao razvoja (slika 1).



Slika 1. „Magični trougao” održivog razvoja


Ovakav trougao za svakog civilizovanog čovjeka (pohlepni, nezajažljivi, prebogati i sl. su to sve manje i manje, jer su izgubili osjećaj mjere kao jedno od ključnih obilježja kulture i civilizacije) trebalo da bude minimalna ne samo obaveza, već istorijska prilika i prostor da se dokaže kao humanista i istinski globalista kojem je istinski važan **cijeli svijet**, a ne samo ‘sopstveni’ tj. lokalni dio. Stoga, ako želimo da pogledamo u budućnost moramo da čvrsto stojimo na narečenom „tronošcu”. Ukoliko na njemu izostane samo jedna „noga”, slika budućnosti biće opasno defektna, iskrivljena i nepotpuna, ako je uopšte i moguća. SAPIEN-TI SAT!

Ekonomska sigurnost uključuje: 1. povećanje produktivnosti i proizvodnje korisnih dobara i usluga; 2. smanjenje siromaštva u svijetu; 3. osiguranje pravedne raspodjele dobara i stalno unapređivanje jednakosti u svim segmentima privređivanja; 4. osiguranje zaposlenosti, zarada, novih investicija, trgovine i distribucije roba; 5. podizanje inovativnosti i preuzetništva.

Socijalna pravednost uključuje: 1. osiguranje i podsticanje kulturne raznolikosti; 2. održavanje i podržavanje institucija društvenih sistema; 3. podržavanje socijalne pravičnosti i polne i rasne jednakosti; 4. omogućavanje učestvovanja u odlučivanju svih segmenata društva; 5. obezbjeđenje jednakih mogućnosti obrazovanja za sve.

Ekološka ravnoteža podrazumjeva: 1. osiguranje i održavanje genetske različitosti; 2. podržavanje biološke proizvodnje; 3. razvijanje otpora prema negativnim uticajima na okolinu, kao i podsticanje i omogućavanje oporavka u slučaju nastajanja negativnih uticaja; 4. osiguranje čiste okoline i stabilne klime; 5. podsticanje eko-efikasnosti u svim dijelovima društva. Ugrožavanje prirode i njene reprodukcione sposobnosti samo je jedan, ali ne i jedini, primjer koji ukazuje na opasne zamke, stranputice i kratkovidost tehnocentrističke i produktivističke „filozofije“ razvoja. Zato dijelimo mišljenje da se novi pristup razvoja mora zasnivati na novoj percepciji i nauke i tehnologije dominantno u okviru nove ekološke umesto dosadašnje tehnoske paradigme. Mada je u tom smislu neophodno redefinisati čitav niz dosadašnjih kategorija, principa, kriterijuma i procedura, što ovom prilikom ne možemo do kraja učiniti, već samo u tekućim kontekstima, ali zato možemo najaviti opsežniji pledoaje za novo cijelovito i favorizovano antropo- ili humanocentrično situiranje čoveka i njegove životne sredine u procesima savremenih civilizacijskih vrtloženja. U stvari, ma koliko i dalje vjerujemo u budući razvoj kao funkciju sve više usmeravanog (mada ne uvijek i autonomnog) razvoja nauke i posebno tehnologije, još više smo uvjereni da je došao trenutak da se izvrši reevaluacija mogućih dometa u okviru postojeće razvojne paradigme. A sve to s ciljem da se ona zamjeni novom paradigmom u kojoj će nauka i tehnologija više biti u funkciji optimizacije kvaliteta života nego u funkciji maksimizacije ekonomskog efikasnosti. Zapravo, radi se o tome da su ekonomski, humani i ekološki kriterijumi kompletni, ali sve, ili gotovo sve, do sada primjenjivane razvojne strategije to nisu dovoljno uvažavale. Zbog toga se savremeno čovečanstvo nalazi pred globalnim izazovima i izborom između penetracije dosadanjih sadržaja (industrializacija, urbanizacija, automatizacija itd.) razvoja u još nerazvijene (prema sadašnjim kriterijumima) dijelove Planete, ili bitne promjene tog sadržaja, makar i po cijenu usporavanja rasta, omogućavajući da se sadašnji resursi prirode mogu sačuvati za korištenje budućim generacijama (održivi razvoj).

Zanesena neodoljivom privlačnošću ekonomskog rasta i materijalnog uspona savremena civilizacija je ili precjenila ili potcjenila objektivne mogućnosti prirodne sredine da izdrži takav svojstveni skorojevičevski nalet sve ambicioznijih generacija proizvođača i potrošača, tako da je već sada neodložno preispitati sve razvojne strategije, a samim tim i njihove teorijske i filozofske temelje i osvježiti ih novim vizijama i rješenjima. Ukratko, potrebno je pronaći koliko-toliko zadovoljavajuće odgovore na neka ključna pitanja koja proističu iz društveno-ekološkog neksusa (Sl. 2, Gallopin, Gutman, Maletta, 1989) čiji smo ne samo svjedoci nego i aktivni učesnici.



Slika 2. Interakcija društvo – ekosistem

Suština nove, po sadržaju izmjenjene, a po domašaju proširene (planetarne), logike vrednovanja svega što je u dosadašnjoj industrijskoj civilizaciji urađeno, svega što trenutno radimo, a naročito i posebno onog što tek nameravamo učiniti, svodi se na sada već čuvenu ali relativno novu sintagmu: „tehnologija predlaže - ekologija odlučuje“. Ako je naša sadašnja ekonomska aktivnost s jedne strane materijalna pretpostavka ne samo opstanka nego i nastanka budućeg boljeg, s druge strane ta aktivnost je i istorijska potvrda odnosa prema prethodnom, bilo da s njim radikalno raskidamo (npr. tehničko-tehnološki uzleti) ili pak negujemo kontinuitet (npr. čuvanje prirode). Uostalom, bez diskontinuiteta nema ni kontinuiteta, i obrnuto, što najbolje pokazuju i tehnologija i čovjekova vječita borba za drugačije (raznolikost), više i jeftinije (ekonomičnost), bolje (kvalitet), brže (produktivnost), ljepše (estetičnost) itd., a što mu sve obezbeđuje održivost i razvojnost kao uslov i mjeru održivosti.

2. Višežnačnost i dalekosežnost koncepta „održivog razvoja”

Zbog toga ima puno smisla da se traže novi koncepti, paradigme, filozofije, strategije i politike razvoja koje će sve, bez izuzetaka, u prvi plan staviti **dugoročne**, cjelovite i uravnotežene potrebe i interes sadašnjih i budućih generacija. U tom smislu odmah se nameće i prvi cilj svih razvojnih napora, sadašnjih i budućih, kao *conditio sine qua non* ne samo bilo kog istinskog razvoja već i samog opstanka – očuvanje prirode i njenih resursa. Istovremeno, stavljanje ovakvog cilja u sam vrh razvojnih prioriteta podrazumjeva bitno drugačiji način rangiranja i ocjenjivanja svih ostalih razvojnih ciljeva, a posebno proizvodnih, ekonomskih, regionalnih i svih ostalih.

Održivi razvoj i održivost razvoja otkrivaju se kao najurgentniji globalni problemi i već skoro četiri decenije, otkako su 1972. unjete u United Nations Environmental Programme (UNEP), ostaju važne oblasti istraživanja mnogih nauka (ekonomije, ekologije, tehnologije, biologije, geografije, sociologije, pravnih i političkih nauka, kao i mnogih drugih), i područja nacionalnih državnih politika kao i brojnih međunarodnih inicijativa i poduhvata. Protekli 37-godišnji period označio je suštinski prodror istinske filozofije globalizma i, ako još uvijek ne potpunog planetarnog ali svakako sve šireg regionalnog, ekološkim razlozima iznuđenog, povezivanja i transnacionalne integracije sve širih dijelova svijeta, što je nesumnjivi civilizacijski pomak od trajnog značaja i sa ogromnim perspektivama. Čovječanstvo najzad otkriva da Priroda ne poznaće i ne priznaje nikakve granice (državne, nacionalne, jezičke, kulturne, verske itd.), ali još uvijek ne zna dovoljno kako da se osloboди sopstvene uskogrudosti, bahatosti, nezajedljivosti, sebičnosti, kompleksa superiornosti i svih drugih ograničenja koja se javljaju kao faktički nedostatak vizije i sopstvene misije u savremenom svijetu koji se dramatično brzo mijenja.

Ekologija kao nauka o opstanku, time što svakodnevno upozorava na rastuće rizike sve učestalijeg diskontinuiteta i opasnosti od njihovog predugog ili prejakog trajanja, istovremeno ima i ulogu savjesti čovječanstva pomažući mu da sadašnje generacije „spase svoju dušu“ pred sudom budućih generacija. Danas se više ne možemo zadovoljiti samo kvantitativnim empirijskim nalazima o stvarnim razvojnim pomacima u odnosu na prethodnu generaciju, već je civilizacijski daleko važnije koliko i kakvo naslijede ostavljamo dolazećim generacijama. *Kvalitet životne sredine* je svakako najcelovitiji kriterijum za ocjenu ukupnog razvoja neke jedinice posmatranja (države, regiona, preduzeća itd.) u određenom periodu.

Zbog svega, kroz koncept održivog razvoja dolazi se do tako potrebne simbioze ključnih kategorija i kriterijuma i ekonomije i ekologije, jer su obe okrenute ka razvojnim ciljevima sve većeg i većeg broja ljudi (2050. god. biće oko 9,5 milijardi ljudi – podaci FAO za 2009. godinu) u uslovima realno sve ograničenijih prirodnih resursa. U tom smislu održavanje razvoja, odnosno održavanje uslova za razvoj, nije samo materijalna prepostavka opstanka sadašnjih generacija, nego je i etičko pitanje odbrane civilizacijske časti pred budućim generacijama. U stvari, održivi razvoj podrazumjeva ravnotežu između potrošnje resursa i sposobnosti naših prirodnih sistema da zadovoljavaju potrebe budućih generacija. Drugim rečima, održivi razvoj

znači održavanje kapaciteta Zemlje da omogući život svakom njenom sadašnjem kao i još nerođenom stanovniku. Razumije se da odgovornost za to nosi svaka tekuća generacija koja mora pronaći najbolji način upravljanja ne samo raspoloživim resursima nego i načinima otkrivanja i korištenja još uvijek nepoznatih resursa.

U svemu tome uvijek se velika pažnja poklanja tehnologiji kao faktičnom uporištu svekolikih tehnocentrističkih ideologija, vizija i politika, kako onih sa optimističkim i **tehnolatrijskim** predznakom, koji u tehnologiji vide lijek (panacea) za sve „bolesti” savremenog svijeta, tako i onih pesimističkih, odnosno **tehnofobističkih**, koji opet tehnologiju neopravdano optužuju za sve nesreće ovog svijeta, otvoreno šireći strah od tehnologije i otpor prema njoj.

Ukratko, već na ovom mjestu možemo zaključiti da se upravo preko ekologije može najbolje razumjeti stvarna priroda i suština tehnologije kao sume čovekovih znanja kako da Priroda čovjeku trajno služi, da održava uslove života.


Sve druge odrednice (razvoj, efikasnost, kvalitet) ove jednostavne relacije: **čovjek-znanje-priroda** nastajale su tokom istorijskog razvoja u kojem je čovjek sve agresivnije („produktivnije” i „efikasnije”) nasrtao na prirodu, uvijek više vodeći računa o svojim trenutnim potrebama (i interesima) a manje o dugoročnim. Njegov „**tehne**” uvek je bio usmjeren na rješavanje praktičnih problema života, ali takav instrumentalistički tretman tehnologije proizveo je takav tip društvene strukture u kojem propadanje okoline i ugrožavanje Prirode mogu biti uočeni i shvaćeni tek kada toliko odmaknu da postanu ozbiljna prijetnja po sam opstanak i Prirode i čovjeka kao njenog najrazvijenijeg dijela.

Zbog svega, možemo reći da kao misaona pretpostavka tzv. nove filozofije razvoja i svojevrsna „mentalna infrastruktura”, neophodna prilikom osmišljavanja svake dalje (r)evolucije i upotrebe, posebno tzv. nove/vi-soke tehnologije – danas, takođe, nedostaje i nova filozofija tehnike (tehnologije). Ona je danas neophodna kao jasan i snažan kritički demarš pogrešnoj predstavi da čovjek mora dominirati nad Prirodom (što je, zapravo, naličje shvatanja o dominaciji čovjeka nad čovekom), ali i kao misaoni pledoaje za radikalnu akciju očuvanja biosfere kao najvažnije od svih ljudskih potreba, a samim tim i kao najboljem od svih pokazatelja čovjekovog razvoja. U tom smislu potrebno je uspostaviti i novi odnos između ekonomske i ekološke politike. Jedan od mogućih načina prikazan je na slici 3.

Takođe, značajno je da ukažemo i na moguće načine djelovanja politike na odgovarajuće ekološke izazove, posebno sa stanovišta prisustva rastućih ekoloških rizika, kako endogenih, tako i egzogenih. U tom smislu moguće su slijedeće četiri ekološke političke opcije:

- *proaktivna*, kao odgovor na male egzogene i velike endogene ekološke rizike;
- strateška, koja predstavlja mogući odgovor preduzeća na situaciju sa velikim i endogenim i egzogenim ekološkim rizikom;
- reaktivna, koja nudi rješenje za situaciju u kojoj preovlađuje mali egzogeni i mali endogeni ekološki rizik i

- krizno-preventivna koja nudi rešenje za situaciju kada preovlađuju veliki egzogeni i mali endogeni ekološki rizici.




Slika 3. Sistemska veza ekonomske i ekološke politike

Država, kao legalni i legitimni nosilac javne vlasti, sa svoje strane može i mora, u cilju zaštite životnih interesa svojih građana, da propiše odgovarajuće standarde i norme ponašanja koji će biti obavezujući za sve privredne subjekte, ali najbolje je kada samo preduzeće u sadržaju svoje organizacione kulture ima ugrađene ekološke pristupe. Srećom, to se sve češće i dešava, ali, ipak, još uvijek ne zadovoljavajućim tempom.

3. Konceptualizacija ekološke ekonomije i ekološkog menadžmenta

Ekologizacija proizvodnje i svih vidova poslovanja na novi način briše granice između tzv. mikroekonomije i tzv. makroekonomije definitivno inaugurišući ekološku ekonomiju kao najbolji, najpotpuniji, a verujemo u budućnosti možda i jedini, analitički okvir za procjenjivanje uspješnosti neke poslovne, a naročito proizvodne, aktivnosti. Ekonomija se u stvarnom životu valjano može dijeliti samo na uspješnu i neuspješnu, a sve ostale podjile imaju samo ograničeno metodološko značenje. Iz dosadašnjeg izlaganja moglo se vidjeti da stvarnog i na dugi rok ekonomskog uspjeha ne može biti ako u njegovo ostvarivanje nisu bila ugrađena i ekološka mjerila uspjeha. Danas postaje potpuno jasno da niko niti hoće niti želi da plaća nečije ekološke propuste koji se u vidu „ušteda“ žele pretvoriti u ekonomski i finansijski rezultat. Ukratko, uštede na ekološkim troškovima više ne mogu i ne smeju postati izvor ničijeg ekonomskog uspjeha, jer bi to na dugi rok značilo neetičko zahvatanje tuđeg dohotka.

Sprezanje ekoloških i ekonomskih vektora aktivnosti pojedinih preduzeća i transformacija konvencionalne ekonomije i konvencionalne ekologije u jedinstven koncept ekološke ekonomije prikazani su na slici 4. (King, 1995: 84). Bliže poređenje ovih tipova ekonomija prema odabranim kriterijumima dato je u tabeli 1 (King, 1995: 86).



Slika 4. Različiti domeni ekonomije i ekologije

Tabela 1. Poređenje „konvencionalne“ ekonomije i ekologije sa ekološkom ekonomijom

	"Konvencionalna" ekonomija	"Konvencionalna" ekologija	Ekološka ekonomija
Osnovni pogled na svet	Mehanički, statički, atomistički	Evolucijski, sistemski, evolucijski	Dinamički, sistemski, evolucijski
Vremenski okvir	Kratak	Širok raspon	Širok raspon
Prostorni okvir	Lokalni do internacionalnog	Lokalni do regionalnog	Lokalni do globalnog
Okvir vrsta	Samo čovek	Sve sem čoveka	Ceo ekosistem, uključujući i čoveka
Primarni makro ciljevi	Rast nacionalne ekonomije	Opstanak vrsta	Održavanje ekološkog ekonomskog sistema
Primarni mikro ciljevi	Maksimalan profit (firme) Maksimalna korisnost (pojedinci)	Maksimalan reproduktivan uspeh	Mora biti prilagođen da odražava ciljeve sistema
Prepostavke o tehničkom napretku	Veoma optimistične	Pesimističke ili bez stava	Mudro skeptične
Akademski stav	Disciplinaran	Disciplinaran	Transdisciplinaran

Suština ovog procesa svodi se, u krajnjem, na ostvarivanje održivog razvoja kao paradigmе koja više ne može imati alternativu. Nažalost, danas još uvijek značajan dio svijeta ima velikih problema da u svoju razvojnu filozofiju i praktični život „ugradi“ logiku ekonomskog (racionalnog) ponašanja, dok mu ekološka logika još izgleda nekako isuviše pomodnom i za sada nepotrebnom, a sve to zajedno ne samo da inhibira bilo kakav ozbiljniji razvoj, već direktno doprinosi razvoju nerazvijenosti.

Srećom, s druge strane postoji sve veća grupazemalja čiji su nosioci razvoja i te kako svjesni svekolikog značaja primjene principa i kriterijuma ne samo konvencionalne ekonomije i

konvencionalne ekologije, nego i njihove međusobne interferencije i snažne afirmacije nove prakse ekološke ekonomije kao preduslova dugoročno ekonomski efikasnog, ekološki prihvatljivog i etički legitimnog privređivanja. Osnovna obilježja tog novog koncepta ekološke ekonomije ogledaju se prije svega u značajnom teorijskom i metodološkom pomjeranju tradicionalnih analitičkih okvira i ekonomije i ekologije s osnovnim ciljem održavanja ekološkog ekonomskog sistema, a ne samo ili ekološkog ili samo ekonomskog, jer takvi redukcionizmi i parcijalni pristupi ne mogu biti put ka realizaciji održivog razvoja. U stvari, taj novi koncept u potpunosti slijedi logiku tzv. *holističkog (celovitog) razvoja*.

U tom smislu nužno se javlja i tzv. **ekološki menadžment** kao nauka i vještina upravljanja različitim nivoima organizacionih sistema (preduzeća, države i dr.) putem kontrole rizika koji ugrožavaju opstanak tih sistema. Razumije se da, zbog svega što je osnovni cilj ekološkog menadžmenta opstanak organizacionih sistema (ovi se uvek sastoje, pored ostalih elemenata, prije svega od ljudi), ovako definisan menadžment nije samo „postizanje stvari (ciljeva) pomoću ljudi“ (M. P. Follett) nego je u prvom redu postizanje stvari **zbog ljudi**.

Ekološki menadžment je u potpunosti antropocentrični ili humanocentrični koncept poslovног upravljanja, što ga značajno razlikuje od svih drugih menadžerskih pristupa i sistema. Isto tako, on nije samo nauka i vještina **efektivnog i efikasnog** ponašanja i postizanja ciljeva na **pravi način**, nego je istinsko znanje i praksa postizanja **pravih ciljeva**, dakle onih koji se tiču opstanka čovjeka i kvaliteta njegovog života. Možemo reći da niti u jednoj oblasti primjene menadžmenta se ne potvrđuje tako snažno i ubjedljivo **dominacija principa efektivnosti nad principom efikasnosti**, odnosno nemogućnost da se nedostatak efektivnosti (loše, dakle nehumano i neekološki odabranih ciljeva) nadomjesti čak i najvećom efikasnošću. U tom smislu ekološki menadžment može (i mora, u perspektivi) postati svojevrsna upravljačka infrastruktura i probni test uspješnosti svake menadžment prakse. Mišljenja smo da ekomenadžment već sada nadilazi svaku praksu poslovног i državnog upravljanja i da prerasta u svojevrsni **metamenadžment**.

Tome će nesumnjivo doprinjeti i globalni proces uvođenja međunarodnih standarda za ekološki menadžment (iz 1994). Njihova osnovna uloga je u tome da obezbjede jedinstvene smjernice za ekološku politiku; da definišu strateške i operativne ekološke ciljeve; da identifikuju i vrednuju ekološke efekte; uspostave načine interne i eksterne provjere (audit); uspostave principe komuniciranja i definišu obaveze za obuku itd.

U tom smislu standardi sistema ekološkog menadžmenta predstavljaju dalju razradu i konkretizaciju poznate Povelje za održivi razvoj (Business Charter for Sustainable Development) koja je 1991. g. usvojena u okviru međunarodne trgovinske komore. Tada je proglašeno da je ekološki menadžment ključna determinanta održivog razvoja i da mora biti prioritetni zadatok preduzeća i da njeno unapređivanje mora biti stalni proces; da se zaposleni moraju stalno motivisati i ekološki podučavati; da se mora vršiti stalna ocjena ekoloških posljedica svakog novog procesa i proizvoda; da preduzeće mora preuzeti odgovornost za ponašanje svojih kooperanata i dobavljača; da preduzeće mora biti otvoreno za dijalog o

ekološkim rizicima i angažovano u zajedničkim naporima za unapređenje ekološke svijesti i redovno informisanje svih zainteresovanih. U stvari, suština ekološkog menadžmenta svodi se na poštovanje sledećih 10 principa:

1. zaštita biosfere,
2. održivo korištenje prirodnih resursa,
3. smanjenje otpada,
4. konzerviranje energije,
5. proizvodnja ekološki i zdravstveno bezbjednih proizvoda,
6. obnova okoline,
7. informisanje javnosti,
8. redovni nadzor i izvještavanje o radu preduzeća,
9. društvena odgovornost menadžera,
10. smanjenje rizika u poslovanju

Doslijedna primjena ovih principa obezbjedila bi i *ekonomsku sigurnost* za najveći dio čovječanstva i *socijalnu pravdu* na najvišem nivou, ali i *ekološku ravnotežu* na nivou koji ne prijeti nikakvim kataklizmama (npr. globalnim otopljavanjem, klimatskim promjenama, smanjenjem biodiverziteta, energetskim deficitom, itd.). Drugim rječima, bio bi obezbjeden održivi razvoj na čitavoj Planeti, a to je i suštinski preduslov opstanka naše vrste kao najodgovornije za sve što se na Planeti dešava. Naravno, mehanizam regulacije tako osmišljenog razvoja ne može biti niti jednostavan, niti jednostran. On se mora zasnivati i na tržištu, ali i na planiranju koje nije samo u rukama države, već i brojnih struktura civilnog društva.

Suština je u tome da „ideologiju egoizma i utilitarizma koju zastupa tržišni fundamentalizam i na njoj zasnovana bezobzirna težnja za maksimizacijom profita potrebno je zamjeniti ideologijom društvene solidarnosti i humanizma jednako kao i širim, holističkim shvatanjem ekonomije, uzimajući u obzir socijalne, humane, demografske i ekološke posljedice ekonomskih odluka i procesa“. (Mesarić, (2006: 967).

Nezaustavljeni procesi globalizacije i prateća ekologizacija svijesti, ali i poslovanja, mogu biti dobra šansa, a ne samo pretnja, za sve one koji razmišljaju široko i daleko, koji imaju dugoročnu viziju svog poslovanja, kao i znanje o mogućim trendovima u nauci i tehnologiji i kulturi. Uostalom, krajnji cilj i mjerilo ekonomskog rasta mora biti poboljšanje kvaliteta života svih građana, pri čemu se svakodnevno proširuje ne samo sadržaj pojma „kvalitet života“, nego i krug ljudi na koje se on odnosi. Zbog toga, koristi od ekonomskog rasta moraju biti pravedno raspodeljene, a to danas nije slučaj. Naprotiv, polarizacija na svjet bogatih i siromašnih sve više se produbljuje i to svakog mislećeg i dobromanjernog mora da zabrine. U vrtlogu tekuće neoliberalne globalizacije najlošije prolaze mali, slabi i siromašni, zbog čega nacionalne države moraju izraditi strategije razvoja zasnovane na vlastitim nacionalnim interesima, ne prepustajući se iluziji da će tržište i slobodno preuzetništvo prepušteno samo sebi pokrenuti razvoj u željenom smeru i rješiti sve ekonomske i društvene probleme.

4. Zaključak

Navedeni stavovi i izvršena analiza omogućuju nam da zaključimo da ekološka logika i kriterijumi ekološkog ocjenjivanja ne samo što afirmišu ekonomiju i njenu logiku racionalnog korišćenja oskudnih resursa, nego u njoj oživljavaju i ono iskonsko antropocentrično značenje da se u ekonomiji sve dešava čovjeka radi i sa čovjekom u centru. Zato se i koncept održivog razvoja može prihvati kao odgovarajući analitički okvir i nova razvojna, ali i poslovna paradigma, jer uvažava sve potrebne i dovoljne uslove reprodukcije čovjekove vrste na uvijek višem nivou razvijenosti. Svako istraživanje iz stroga, od prirode definisanih okvira, mora biti sankcionisano, bilo ekonomski (blaga kazna), bilo etički (vrlo stroga kazna), bilo ekološki (najstroža kazna). I suprotno, svako ko uvažava principe ekološke ekonomije i ekološkog menadžmenta može računati na sve vrste nagrada: od dugoročnog tržišnog uspeha, preko sticanja i čuvanja javnog ugleda i poslovnog imidža, sve do osećaja harmonije sa prirodom kao najvažnijeg od svih mogućih priznanja jer je ono i viza za opstanak na „ovoј jedinoj Zemlji” i najbolja preporuka za pošten i dostojanstven susret sa još nerođenim generacijama.

Literatura

- [1] Brian, C., (2009) *Ecological Economics*, „Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS)”, Develo-ped under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford, UK, [<http://www.eolss.net.login.ezproxy.library.ualberta.ca>] [Retrieved March 19, 2009]
- [2] Ezrahi, Y., et al (eds.), (1994) *Technology, Pessimism and Postmodernism*, Dordrecht, Netherlands Kluwer Academic Publishers
- [3] Gallopin, G. C., Gutman, P., Maletta, H., (1989) *Global impoverishment, sustainable development and the environment a conceptual approach*, „Social Science Journal”, 121, Basil Blackwell, UNESCO
- [4] Gereke, Z., (1996) *Eko-menadžment sistemi u industriji*, „Ecologica”, no. 11, br. 3, Beograd
- [5] Goodland, R., Daly, H., Serafy, S., Droste, B., editors, (1991) *Environmentally Sustainable Economic Development: Building on Brundtland*, UNESCO, Paris
- [6] King, A., (1995) *Avoiding Ecological Surprise: Lessons from Long-Standing Communities*, „The Academy of Management Review”, Vol. 20, No. 4
- [7] Mesarić, M., (2006) *Obrisi novog, socijalno pravednog, ekonomski učinkovitog i ekološki održivog modela*, „Ekonomski pregled”, 57 (12) 939–969
- [8] *Our Common Future*, The World Commission on Environmental and Development, Oxford University Press, Oxford, New York
- [9] Patricia, A., (2005) *Megatrends 2010 – Rise of Conscious Capitalism*, Charlottesville, Hampton Roads Publishing Company, Inc.
- [10] Pokrajac, S., (1997) *Ekološka ekonomija, ekološki menadžment i održivi razvoj*, zbornik radova sa XXII Međunarodnog savetovanja „Nauka, tehnološki razvoj i kvalitet života”, Herceg Novi
- [11] Pokrajac, S., (2002) *Tehnologija, tranzicija i globalizacija*, Beograd, Savez naučnih stvaralača

- [12] Rondinelli, D. A., Vastag, G., (1996) *International Environmental Standards and Corporate Policies: An Integrative Framework*, „California Management Review”, Vol. 39, No. 1, pp. 106–122
- [13] *Sustainable Industrial Development*, (1987) Vienna, WCED

